

Matični broj: 1 1 1 8 9 8 9 0

Šifra djelatnosti: 6 4 . 9 2

Naziv privrednog društva, zadruge, drugog


pravnog lica ili **Mikrokreditno društvo**

preduzetnika: **"PRO FIN" Istočno**

**Sarajevo**

Sjedište: **Istočno Novo Sarajevo**

JIB: 4 4 0 4 5 6 2 4 4 0 0 1



**ZABILJEŠKE**  
**UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE**  
za period 01.01. - 31.12.2023. godine

## 1. OSNIVANJE I POSLOVANJE

MIKROKREDITNO DRUŠTVO "PRO FIN" (u daljem tekstu: MKD) je osnovana u martu 2020. godine i upisana je u sudski registar Rješenjem Privrednog suda Istočno Sarajevo broj: 061-O-Reg -0000087 od 06.03.2020. godine

U postupku registracije MKD za vršenje osnovnih djelatnosti ispunjeni su svi uslovi koji su zahtjevani od strane regulatornih organa. Agencija za bankarstvo Republike Srpske ("ABRS") je Rješenjem 03-1931-5/19 OD 04.02.2020. godine izdala dozvolu za rad.

MKD je registrovana za obavljanje kreditnih poslova u skladu sa propisima Republike Srpske, dužna je da posluje na principima likvidnosti, solventnosti i rentabilnosti.

Šifra djelatnosti: 64.92 Ostalo odobravanje kredita .

Poreski identifikacioni broj 4404562440001

Matični Broj : 11189890

Na dan 31.12.2023 godine, MKD čini sjedište u Istočnom Novom Sarajevu , u ulici Spasovdanska bb, i

Poslovne jedinice u Brčko, Bijeljina, Milići, Foča, Trebinje, Derventa, Prnjavor, Teslić, Doboj, Vlasenica, Sokolac, Novi Grad, Gradiška, Banja Luka, Laktaši i Pale.

Na dan 31.12.2023 godine MKD je imala 30 zaposlenih radnika.

## 2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

### Izjava o usaglašenosti, osnove vrednovanja i sastavljanja finansijskih izvještaja

Priloženi finansijski izvještaji predstavljaju godišnje finansijske izvještaje MIKROKREDITNO DRUŠTVO "PRO FIN" , i sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima ("MRS"). Finansijski izvještaji MKD su pripremljeni u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.

Finansijski izvještaji su sastavljeni na osnovu načela istorijskog troška.

MKD je u sastavljanju finansijskih izvještaja primjenjivala računovodstvene politike.

Finansijski izvještaji su pripremljeni na načelu stalnosti poslovanja, što podrazumijeva da će MKD nastaviti da posluje u neograničenom periodu u predvidivoj budućnosti.

### Funkcionalna i izvještajna valuta

Finansijski izvještaji MKD su iskazani u hiljadama konvertibilnih maraka (BAM). Konvertibilna marka predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj.

### 3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I KLJUČNIH RAČUNOVODSTVENIH PROCJENA I PRETPOSTAVKI

#### I. PRIHODI I RASHODI IZ POSLOVA FINANSIRANJA

##### Prihodi i rashodi po osnovu kamate

Prihodi i rashodi od kamata priznaju se u bilansu uspjeha primjenom metoda efektivne kamatne stope. Efektivna kamatna stopa je stopa kojom se diskontuju buduću novčani tokovi tokom očekivanog perioda trajanja finansijskih sredstava ili obaveza (ili prema potrebi, tokom kraćeg perioda) na njegovu sadašnju vrijednost. Prilikom obračuna efektivne kamatne stope MKD procjenjuje buduće novčane tokove uzimajući u obzir sve ugovorene uslove koji se tiču finansijskog instrumenta, ali ne i buduće gubitke koji mogu nastati.

Obračun efektivne kamatne stope uključuje sve plaćene ili primljene naknade i troškove, koji su sastavni dio efektivne kamatne stope. Transakcioni troškovi su troškovi koji se mogu direktno pripisati nabavci ili emitovanju finansijskog sredstva ili obaveze.

Prihod po osnovu kamate na nekvalitetnu aktivu, za obračunatu a nenaplaćenu kamatu, priznaje se u bilansu uspjeha. Društvo formira i obračunava rezerve za pokriće kreditnih gubitaka redovno i sprovodi ispravku vrijednosti nenaplaćenog potraživanja po osnovu glavnice i kamate na nekvalitetnu aktivu, u skladu sa usvojenom metodologijom IFRS 9, koju MKD Pro Fin primjenjuje i Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka MKO (Službeni glasnik RS broj 03/07)

Naknade za odobravanje kredita se razgraničavaju, uključene su okviru prihoda od kamata i ravnomjerno se amortizuju u toku trajanja otplate kredita, što je po mišljenju rukovodstva MKF približno metodu efektivne kamatne stope.

Prihodi i rashodi po osnovu kamata iskazani u okviru izvještaja o ukupnom rezultatu uključuju: Kamate obračunate na finansijska sredstva i finansijske obaveze vrednovane po amortizovanoj vrijednosti uz korišćenje efektivne kamatne stope.

##### Pregled strukture Ostvarenih Prihoda od Kamata

Pozicija	Tekući Period		Prethodni Period		INDEKS 2/4 - 1
	Iznos KM	%	Iznos KM	%	
I	2	3	4	5	6
Prihodi od kamata po kratkoroč kreditima	324.664	13%	237.000	17%	37%
Prihodi od kamata po dugoroč kreditima	2.199.005	86%	1.147.063	82%	92%
Prihodi od zateznih kamata	30.182	1%	21.455	2%	41%
Ostali Prihodi od kamata	-	0%	-	0%	0%
<b>UKUPNO PRIHODI OD KAMATA</b>	<b>2.553.851</b>	<b>100%</b>	<b>1.405.518</b>	<b>100%</b>	<b>81,7%</b>

##### Pregled strukture Rashoda od Kamata

Pozicija	Tekući Period		Prethodni Period		INDEKS 2/4 - 1
	Iznos KM	%	Iznos KM	%	
I	2	3	4	5	6
Rashodi kamata po osnovu kredita	-	0%	-	0%	0%
Rashodi kamata po osnovu depozita	-	0%	-	0%	0%
Rashodi kamata po osnovu hartija od vrijednosti	415.458	74%	267.567	81%	55%
Rashodi kamata po osnovu kredita sa ugovorenom zaštitom od rizika	148.922	26%	63.060	19%	136%
Ostali rashodi od kamata	-	0%	-	0%	0%
<b>UKUPNO RASHODI OD KAMATA</b>	<b>564.380</b>	<b>100%</b>	<b>330.627</b>	<b>100%</b>	<b>70,7%</b>

### Prihodi i rashodi po osnovu naknada i provizija

Prihodi i rashodi od naknada i provizija koji su sastavni dio efektivne kamatne stope finansijskog sredstva ili obaveze, uključeni su u utvrđivanje efektivne kamatne stope.

Ostali prihodi od naknada i provizija se evidentiraju u trenutku pružanja usluga. Prihodi od naknada i provizija uključuju prihode po osnovu izvršenih usluga naknade za odobravanje kredita i ostalih bankarskih usluga.

Ostali rashodi od naknada i provizija se uglavnom odnose na naknade po osnovu izvršenih transakcijai usluga i evidentiraju se u trenutku primanja usluge.

U bilansu uspjeha priznaju se u trenutku nastanka, odnosno dospjeća za naplatu. Prihodi od naknade za odobravanje kredita i drugih potencijalnih obaveza razgraničavaju se saglasno periodu trajanja i priznaju u bilansu uspjeha srazmjerno vremenu trajanja.

#### Pregled strukture Ostvarenih Prihoda od Naknada i Provizija

Pozicija	Tekući Period		Prethodni Period		INDEKS 2/4 - 1
	Iznos KM	%	Iznos KM	%	
1	2	3	4	5	6
Prihodi od provizija	523.807	86%	209.723	78%	150%
Prihodi od provizija na prijevremenu otplatu	21.722	4%	23.733	9%	-8%
Prihodi od klijenta mjenice	21.335	4%	8.050	3%	165,0%
Prihodi od Ostalih provizija u dom valuti	40.666	7%	27.539	10%	48%
Prihodi od Ostalih provizija u ino valuti	-	0%	-	0%	0%
<b>UKUPNO PRIHODI OD NAKNADA</b>	<b>607.530</b>	<b>100%</b>	<b>269.045</b>	<b>100%</b>	<b>125,8%</b>

#### Pregled strukture Rashoda od Naknada i Provizija

Pozicija	Tekući Period		Prethodni Period		INDEKS 2/4 - 1
	Iznos KM	%	Iznos KM	%	
1	2	3	4	5	6
Rashodi naknada	84.129	52%	9.584	14%	778%
Rashodi provizija	9.437	6%	31.581	47%	-70%
Naknada za usluge Agencije za bankarstvo RS	32.362	20%	11.261	17%	187%
Ostale Naknade	14.900	9%	6.739	10%	121%
Trošak za mjenice	21.335	13%	8.590	13%	148%
<b>UKUPNO RASHODI OD NAKNADA</b>	<b>162.163</b>	<b>100%</b>	<b>67.755</b>	<b>100%</b>	<b>139,3%</b>

### Ostali Prihodi i Ostali Rashodi

#### Pregled strukture Ostvarenih Ostalih Prihoda

Pozicija	Tekući Period		Prethodni Period		INDEKS 2/4 - 1
	Iznos KM	%	Iznos KM	%	
1	2	3	4	5	6
Prihodi od ukidanja indirektnih otpisa plasmana	338.319	94%	118.805	94%	185%
Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	5.982	2%	1.473	1%	306%
Ostali prihodi	13.983	4%	6.654	5%	110%
<b>UKUPNO OSTALI PRIHODI</b>	<b>358.284</b>	<b>100%</b>	<b>126.932</b>	<b>100%</b>	<b>182,3%</b>

#### Pregled strukture Ostalih Rashoda

Pozicija	Tekući Period		Prethodni Period		INDEKS 2/4 - 1
	Iznos KM	%	Iznos KM	%	
1	2	3	4	5	6
Rezervisanja za kredite u trajanju do 180 dana	640.457	35%	258.648	30%	148%
Troškovi zarada	435.677	24%	208.159	24%	109%
Troškovi poreza na zarade i naknade zarada	29.565	2%	10.839	1%	173%
Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada	208.170	11%	98.022	11%	112%
Troškovi naknada za privremene i povremene poslove	-	0%	-	0%	0%
Troškovi materijala	86.443	5%	38.782	5%	123%
Troškovi proizvodnih usluga	227.055	12%	100.728	12%	125%
Troškovi amortizacije	67.026	4%	54.040	6%	24%
Nematerijalni troškovi (bez poreza i dopr)	107.849	6%	71.545	8%	51%
Troškovi po osnovu poreza i doprinosa	24.374	1%	14.503	2%	68%
Ostali rashodi	6.706	0%	1.046	0%	541%
<b>UKUPNO OSTALI RASHODI</b>	<b>1.833.322</b>	<b>100%</b>	<b>856.312</b>	<b>100%</b>	<b>114,1%</b>

## Rekapitulacija Bilansa Uspjeha

Pozicija	Tekući Period		Prethodni Period		INDEKS 2/4 - 1
	Iznos KM	%	Iznos KM	%	
1	2	3	4	5	6
PRIHODI od KAMATA	2.553.851	73%	1.405.518	78%	82%
PRIHODI od NAKNADA i PROVIZIJA	607.530	17%	269.045	15%	126%
OSTALI PRIHODI	358.284	10%	126.932	7%	182%
<b>TOTAL PRIHODI</b>	<b>3.519.665</b>	<b>100%</b>	<b>1.801.495</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>
RASHODI KAMATA	564.380	22%	330.627	26%	71%
RASHODI NAKNADA i PROVIZIJA	162.163	6%	67.755	5%	139%
OSTALI RASHODI	1.833.322	72%	856.312	68%	114%
<b>TOTAL RASHODI</b>	<b>2.559.865</b>	<b>100%</b>	<b>1.254.694</b>	<b>100%</b>	<b>104%</b>
Dobit Prije Oporezivanja	959.800	100%	546.801	100%	76%
<b>Porez na Dobit</b>	<b>96.941</b>	<b>10%</b>	<b>57.350</b>	<b>10%</b>	<b>69%</b>
<b>NETO DOBIT</b>	<b>862.859</b>	<b>90%</b>	<b>489.451</b>	<b>90%</b>	<b>76%</b>

### Poreski rashod

Poreski rashodi obuhvataju tekuće poreze i odložene poreze. Tekući porez i odloženi porezi se iskazuju u bilansu uspjeha, osim za stavke koje se direktno priznaju u okviru ostalog ukupnog rezultata ili kapitala. Obaveza za porez na dobit računovodstveno se evidentira kao zbirtekućeg i odloženog poreza.

Tekući porez je iznos obračunatog poreza na dobit za plaćanje, koji je utvrđen u poreskoj prijavi za porez na dobit, u skladu sa poreskim propisima.

Vrednovanje tekućih poreskih obaveza vrši se u iznosu koji se očekuje da će biti plaćen nadležnom poreskom organu (ili vraćen od strane poreskog organa). Kao poreski trošak u bilansu uspjeha Banka iskazuje iznos koji se izračunava primjenom propisane poreske stope na iznos dobiti prije oporezivanja, korigovan za stalne razlike, odnosno poreske efekte troškova koje poreski propisi ne priznaju i poreske efekte po osnovu poreskih oslobođanja.

Odloženi porez predstavlja iznos koji je povrativ ili plativ u budućem periodu, a koji je nastao kao rezultat transakcija i događaja iz prethodnih perioda. Takav porez nastaje po osnovu razlike između iznosa sredstava i obaveza koji su priznati u bilansu stanja i priznavanja tih iznosa od strane poreskog organa, kao i prenosa neiskorišćenih poreskih gubitaka i poreskih kredita. Odložena poreska sredstva se priznaju za sve odbitne privremene razlike i efekte poreskih gubitaka i poreskih kredita, koji se mogu prenositi u naredne fiskalne periode, do stepena do kojeg će verovatno postojati oporeziva dobit od koje se preneti poreski gubitak ili kredit mogu umanjiti. Odložena poreska sredstva su predmet analize na kraju svakog izvještajnog perioda i koriguju se do iznosa za koji više nije vjerovatno da će doći do realizacije očekivane oporezive dobiti.

Odložena poreska obaveza i sredstvo utvrđuje se tako što se važeća (ili očekivana) poreska stopa primenjuje na oporezive privremene razlike.

## 2. BILANS STANJA

### TEKUĆA SREDSTVA

Gotovina uključuje gotovinu na žiro računima u konvertibilnim markama , gotovinu u blagajnama u konvertibilnim markama, ostala novčana sredstva ukoliko se mogu priznati kao gotovinski ekvivalenti

Kreditni su prikazani u bilansu stanja u visini nedospjelih i dospjelih iznosa odobrenih plasmana.

MKD je u skladu sa usvojenom internom metodologijom IFRS 9 definisala obračun i formiranje rezervi za pokriće kreditnih gubitaka

kao i u skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo Republike Srpske o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka MKO (Službeni glasnik RS broj 03/07) na sledeći način:

Dani kašnjenja:	Stope rezervisawa
1-15 dana	2%
16-30 dana	15%
31-60 dana	50%
61-90 dana	80%
91-180 dana	100%
preko 180 dana	otpis

Pri utvrđivanju ukupnog iznosa nedostajućih rezervi, polazi se od ukupnog iznosa obračunatih rezervi po odlukama Agencije koji se umanjuje za saldo računa 812 (posebne rezerve za procenjene gubitke)

Ako je dobijeni iznos manji od sume odgovarajućih računa ispravki vrijednosti ( obračun IFRS 9) nema nedostajućih rezervi, odnosno u glavnoj knjizi se ne provode knjizenja na računu 813 ( nedostajući iznos rezervi za procenjene gubitke) .

Ako je dobijeni iznos veći od sume odgovarajućih računa ispravki vrijednosti ( obračun IFRS 9) , razlika se evidentira na kontu 812 na potražnoj strani (posebne rezerve za procenjene gubitke) i konto 813 na dugovnoj strani ( iznos nedostajućih rezervi iz dobiti za procenjene gubitke).

S obzirom da se konto 813 ne nalazi u propisanom obrascu Bilansa stanja za APIF, za negativno stanje tog konta samo se evidenciono umanju stanje konta 812

Rukovodstvo MKD je izvršilo rezervisanje za potencijalne kreditne gubitke na osnovu svih poznatih i predvidljivih rizika na datum sastavljanja finasijskih izvještaja. Klasifikacija potraživanja iz kreditnog portfolija izvršena je na osnovu broja dana kašnjenja

Pregled Raspoloživih Tekućih Sredstava u Aktivi na dan 31.12.2023. i 31.12.2022. godine.

Pozicija	31.12.2023		31.12.2022		INDEKS 2/4 - 1
	Iznos KM	%	Iznos KM	%	
1	2	3	4	5	6
Gotovina i Got Ekviv u domaćoj valuti	1.801.240	10%	240.976	3%	647,5%
Potraživanja za Kamatu	4.441	0%	39.373	1%	-88,7%
Ostala Potraživanja	14.881	0%	8.812	0%	68,9%
<b>Gotovina iz operativnog poslovanja</b>	<b>1.820.562</b>	<b>10%</b>	<b>289.161</b>	<b>4%</b>	<b>529,6%</b>
Dati Krediti i Depoziti	-	0%	-	0%	0,0%
Ostali Plasmani u domaćoj valuti	-	0%	-	0%	0,0%
Dati Krediti sa ugov zaštitom od rizika	15.745.560	88%	6.856.969	93%	129,6%
Dospjeli Plasman	201.837	1%	130.492	2%	54,7%
Aktivna vremenska razrničenja	187.970	1%	90.168	1%	108,5%
<b>Plasmani u domaćoj valuti</b>	<b>16.135.367</b>	<b>90%</b>	<b>7.077.629</b>	<b>96%</b>	<b>128,0%</b>
<b>TEKUĆA SREDSTVA</b>	<b>17.955.929</b>	<b>100%</b>	<b>7.366.790</b>	<b>100%</b>	<b>143,7%</b>



## STALNA SREDSTVA

Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te naknadno po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Materijalna imovina (oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procijenjenog korisnog vijeka trajanja.

Nabavna vrijednost raspoloživih stalnih sredstava na dan 31.12.2023.godine, iznosi: 486.579,00 KM, ispravka vrijednosti je: 136.546,00 KM, osnosno neto sadašnja vrijednost 350.033,00 KM

Amortizacija za obračunski period 01.01. - 31.12.2023. godine iznosi: 67.026,00 KM

Amortizacija se priznaje u bilansu uspjeha u jednakim godišnjim iznosima tokom procijenjenog vijeka trajanja svake stavke opreme, budući da se na taj način najbolje odražava očekivana potrošnja upotrebne ekonomske vrijednosti sadržane u sredstvu.

Primjenjeni korisni vijek, u tekućem i prethodnom obračunskom periodu je bio:

Stopa amortizacije:

- Kompjuterska oprema 25%

Nameštaj i ostala oprema 15%

Metod amortizacije, korisni vijek i rezidualna vrijednost se procijenjuju na kraju svakog izvještajnog perioda i kada je to potrebno vrši se odgovarajuća korekcija.

### Pregled Stalnih Sredstava u Aktivi na dan 31.12.2023. i 31.12.2022. godine.

Pozicija	31.12.2023		31.12.2022		INDEKS
	Iznos KM	%	Iznos KM	%	2/4 - 1
I	2	3	4	5	6
Stalna Sredstva	350.033	0%	214.719	0%	63,0%
<b>OSNOVNA SREDSTVA</b>	<b>350.033</b>	<b>0%</b>	<b>214.719</b>	<b>0%</b>	<b>63,0%</b>

Pregled Obaveza u Pasivi na dan 31.12.2023 i 31.12.2022. godine.

Pozicija	31.12.2023		31.12.2022		INDEKS 2/4 - 1
	Iznos KM	%	Iznos KM	%	
1	2	3	4	5	6
Obaveze po osnovu kredita u dom valuti	7.734.641	47%	1.070.635	17%	622%
Obaveze po osnovu kredita u dom valuti	8.319.283	51%	4.715.144	76%	76%
Obaveze po osn zarada	68.840	0%	27.534	0%	150%
Ostale Obaveze u domać valuti	19.542	0%	7.418	0%	163%
Rezervisanja i obaveze za poreze	40.658	0%	28.934	0%	41%
Pasivna Vremenska Razgraničenja	149.401	1%	382.713	6%	-61%
<b>Ukupno Obaveze u DOMAĆOJ VALUTI</b>	<b>16.300.972</b>	<b>100%</b>	<b>6.232.378</b>	<b>100%</b>	<b>162%</b>

Pregled Kapitala u Pasivi na dan 31.12.2023 i 31.12.2022. godine.

Pozicija	31.12.2023		31.12.2022		INDEKS 2/4 - 1
	Iznos KM	%	Iznos KM	%	
1	2	3	4	5	6
Osnovni Kapital	500.000	25%	500.000	37%	0%
Rezerve iz dobiti i prenesene rezerve	42.456	2%	17.984	1%	136%
Dobitak tekuće godine	862.859	43%	489.451	36%	76%
Dobitak Prethodne Godine	599.675	30%	341.696	25%	75%
<b>Dobitak</b>	<b>1.462.534</b>	<b>73%</b>	<b>831.147</b>	<b>62%</b>	<b>76%</b>
<b>UKUPNO KAPITAL</b>	<b>2.004.990</b>	<b>100%</b>	<b>1.349.131</b>	<b>100%</b>	<b>49%</b>

Osnovni Kapital je formiran iz uloženi sredstava osnivača. Osnivači ne mogu povlačiti sredstva uložena u kapital MKF.

Rekapitulacija Bilansa Stanja na dan 31.12.2023 i 31.12.2022. godine.

Pozicija	31.12.2023		31.12.2022		INDEKS 6
	Iznos KM	%	Iznos KM	%	
1	2	3	4	5	6
Gotovina iz operativnog poslovanja	1.801.240	931%	240.976	3%	647,5%
Plasmani u domaćoj valuti	15.947.397	78%	6.987.461	86%	128,2%
Ostala potraživanja	207.292	178%	138.353	2%	49,8%
Stalna Sredstva	350.033	278%	214.719	3%	63,0%
Vanbilansna evidencija	1.550.618	378%	538.903	7%	187,7%
<b>AKTIVA</b>	<b>19.856.580</b>	<b>1844%</b>	<b>8.120.412</b>	<b>100%</b>	<b>144,5%</b>
Obaveze u domaćoj valuti	16.300.972	82%	6.232.378	77%	161,6%
Kapital	500.000	3%	500.000	6%	0,0%
Rezerve	42.456	0%	17.984	0%	136,1%
Dobit	862.859	4%	489.451	6%	76,3%
Zadržana zarada	599.675	3%	341.696	4%	75,5%
Vanbilansna evidencija	1.550.618	8%	538.903	7%	187,7%
<b>PASIVA</b>	<b>19.856.580</b>	<b>100%</b>	<b>8.120.412</b>	<b>100%</b>	<b>144,5%</b>

### 3. IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

Pregled Novčanih Tokova po vrstama aktivnosti u periodu 01.01.2023 - 31.12.2023.

R. br.	AKTIVNOST	PRILIVI		ODLIVI		RAZLIKA 2 - 4	
		Iznos KM	%	Iznos KM	%		
0	1	2	3	4	5	6	
1	Poslovna	2.945.418	16%	11.244.013	65%	-8.298.595	Smanjenje
2	Ulagačka	-	0%	202.287	1%	-202.287	Smanjenje
3	Finansijska	15.953.800	84%	5.892.654	34%	10.061.146	Povećanje
4	<b>UKUPNO</b>	<b>18.899.218</b>	<b>100%</b>	<b>17.338.954</b>	<b>100%</b>	<b>1.560.264</b>	<b>POVEĆANJE</b>

Pregled Novčanih Tokova po vrstama aktivnosti u periodu 01.01.2022 - 31.12.2022.

R. br.	AKTIVNOST	PRILIVI		ODLIVI		RAZLIKA 2 - 4	
		Iznos KM	%	Iznos KM	%		
0	1	2	3	4	5	6	
1	Poslovna	1.743.457	26%	3.165.156	48%	-1.421.699	Smanjenje
2	Ulagačka	-	0%	158.199	2%	-158.199	Smanjenje
3	Finansijska	4.858.500	74%	3.321.643	50%	1.536.857	Povećanje
4	<b>UKUPNO</b>	<b>6.601.957</b>	<b>100%</b>	<b>6.644.998</b>	<b>100%</b>	<b>-43.041</b>	<b>SMANJENJE</b>

U: Istočnom Sarajevu  
Dana, 25.02.2024.

Lice sa licencom: (M.P.)  
*Tiana Stanković*  
SR-1189/24 Tiana Stanković

Lice ovlašćeno za zastupanje  
*Gerđana Čoršović*  
Gerđana Čoršović

